

**Informacija o Aneksu Ugovoru o pružanju savjetodavnih finansijskih usluga između  
Vlade Crne Gore, koju zastupa Ministarstvo saobraćaja i Međunarodne finansijske  
korporacije (IFC)**

Vlada Crne Gore je Zaključkom broj 07-453 od 10. novembra 2017. godine donijela odluku o pokretanju postupka davanja aerodroma Crne Gore pod koncesiju, sve u cilju poboljšanja postojećeg stanja i značajnog proširenja kapaciteta. Potreba za proširenjem kapaciteta prepoznata je zbog svakodnevnog rasta broja putnika, naročito u poslednjih nekoliko godina, posebno uzimajući u obzir ekspanziju turističke industrije i njen značaj za ekonomski rast države.

Zaključkom broj 07-34 od 12. februara 2018. godine, Vlada Crne Gore prihvatila je Ugovor o pružanju savetodavnih finansijskih usluga između Vlade Crne Gore i Međunarodne finansijske korporacije (IFC) i ovlastila tadašnjeg ministra saobraćaja i pomorstva da isti potpiše. Ugovor je potpisan 13. februara 2018. godine, u kome je definisano da važi na period od 36 meseci od dana stupanja na snagu.

Predmet Ugovora su aktivnosti koje će dovesti do sveobuhvatne analize JPP opcija (javnog-privatnog partnerstva) za projektovanje, finansiranje, rehabilitaciju, širenje, poslovanje i održavanje aerodroma u Tivtu i Podgorici.

Navedenim Ugovorom, Vlada Crne Gore (Klijent) imenovala je IFC kao ekskluzivnog vodećeg savetnika za pružanje pomoći u osmišljavanju i sprovođenju JPP transakcije, uključujući analizu projekta, finansijsku i pravnu strukturu, kao i izradu privatnog investicionog modela.

Vlada Crne Gore je 22. aprila 2024. godine usvojila novi Ugovor o pružanju savetodavnih finansijskih usluga između Ministarstva saobraćaja i Međunarodne finansijske korporacije (IFC), Zaključkom broj 08-348/24-1834/2. Ugovor je potpisan 22. aprila 2024. godine. U skladu sa Paragrafom 8(c) - Raskid ugovora, definisano je da Ugovor prestaje da važi 28. februara 2025.godine.

S obzirom na to da i dalje postoji potreba za konsultantskim uslugama navedene firme, neophodno je zaključiti Aneks Ugovora kako bi se proces koncesije uspješno priveo kraju.

**IZMJENE I DOPUNE BR.1 UGOVORA O PRUŽANJU  
SAVJETODAVNIH FINANSIJSKIH USLUGA**

između

**VLADE CRNE GORE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA**

**I**

**MEĐUNARODNE FINANSIJSKE KORPORACIJE**

Dana \_\_\_\_\_, 2025

---

# IZMJENE I DOPUNE BR.1 UGOVORA O PRUŽANJU SAVJETODAVNIH FINANSIJSKIH USLUGA

IZMJENE I DOPUNE BR. 1 UGOVORA O PRUŽANJU SAVJETODAVNIH FINANSIJSKIH USLUGA (u daljem tekstu „Izmjene i dopune Ugovora“) od dana \_\_\_\_\_, 2025. godine, između:

(a) VLADE CRNE GORE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA (u daljem tekstu „Naručilac“); i

(b) MEĐUNARODNE FINANSIJSKE KORPORACIJE, međunarodne organizacije osnovane u skladu sa članovima sporazuma između država članica, uključujući Crnu Goru (u daljem tekstu „IFC“),

(u daljem tekstu pojedinačno „Strana“, a zajedno „Strane“).

## UVODNE ODREDBE:

UZIMAJUĆI U OBZIR DA SU, Naručilac i IFC sklopili Ugovor o pružanju savjetodavnih finansijskih usluga dana 22. aprila 2024. godine (u daljem tekstu „Ugovor o pružanju savjetodavnih finansijskih usluga“), Strane zaključuju Izmjene i dopune Ugovora o pružanju savjetodavnih finansijskih usluga.

Termini sa velikim početnim slovom koji su korišteni, a nisu definisani Izmjenama i dopunama Ugovora, imaju značenja definisana Ugovorom o pružanju savjetodavnih finansijskih usluga.

## UGOVORNE STRANE SU SAGLASNE KAKO SLIJEDI:

1. Na i od ovog datuma, Strane su saglasne da se Paragraf 8(c) (*Raskid Ugovora*) Ugovora o pružanju savjetodavnih finansijskih uslugama izbriše u cjelini i zamijeni sljedećim paragrafom:

„8(c) Osim ako se Strane drugačije ne dogovore u pisanoj formi ili se ovaj Ugovor raskine u skladu sa stavom (a) ili (b) ovog paragrafa 8, ovaj Ugovor prestaje da važi i ističe dana [28. februara 2026. godine].“

2. Osim ako je drugačije predviđeno ovim Izmjenama i dopunama Ugovora, svi uslovi i odredbe Ugovora o pružanju savjetodavnih finansijskih usluga ostaju na snazi i proizvode pravne učinke.

3. Ništa sadržano u ovom Ugovoru se ne može razumjeti ili tumačiti tako da ima snagu da direktno ili indirektno mijenja ili da na bilo koji način utiče na valjanost bilo koje odredbe Ugovora o pružanju savjetodavnih finansijskih usluga, osim po pitanju odredbi koje su posebno izmijenjene i dopunjene u skladu sa ovim Izmjenama i dopunama Ugovora.

4. Na dan i od ovog datuma, svako pozivanje u Ugovoru o pružanju savjetodavnih finansijskih usluga na „Ugovor o pružanju savjetodavnih finansijskih usluga“, „ovaj Ugovor“ i indirektno pozivanje kao što su „u ovom“, „ovim“, „ovdje“, „ovog“ i riječi sličnog značenja tumače se kao upućivanje na Ugovor o pružanju savjetodavnih finansijskih usluga kako je izmijenjen u skladu sa ovim Izmjenama i dopunama Ugovora.

5. Ove Izmjene i dopune Ugovora mogu biti sačinjene kao jedan ili kao više istovjetnih primjeraka.

6. Odredbe poglavlja 17 (*Rješavanje sporova*) Ugovora o pružanju savjetodavnih finansijskih usluga su inkorporirane u ove Izmjene i dopune Ugovora kao što je propisano ovim Izmjenama i dopunama Ugovora, a pozivanje na ovaj Ugovor tumači se kao pozivanje na Izmjene i dopune Ugovora.

Kao potvrdu navedenog, Strane potpisuju ove Izmjene i dopune Ugovora na gorenavedeni datum.

U IME I ZA RAČUN VLADE CRNE  
GORE KOJU ZASTUPA  
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA

U IME I ZA RAČUN MEĐUNARODNE  
FINANSIJSKE KORPORACIJE

Od strane : \_\_\_\_\_

Od strane : \_\_\_\_\_

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Pozicija : \_\_\_\_\_

Pozicija: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

---

**PROJECT NUMBER 608682**

**AMENDMENT NO. 1 TO THE  
TRANSACTION ADVISORY SERVICES AGREEMENT**

**between**

**GOVERNMENT OF MONTENEGRO, REPRESENTED BY MINISTRY OF  
TRANSPORT**

**and**

**INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION**

**Dated \_\_\_\_\_, 2025**

---

## AMENDMENT No. 1 TO THE TRANSACTION ADVISORY SERVICES AGREEMENT

AMENDMENT NO. 1 TO THE TRANSACTION ADVISORY SERVICES AGREEMENT (the “**Amendment Agreement**”) dated \_\_\_\_\_, 2025, between:

(a) GOVERNMENT OF MONTENEGRO, REPRESENTED BY MINISTRY OF TRANSPORT (the “**Client**”); and

(b) INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, an international organization established pursuant to the Articles of Agreement among its member countries, including Montenegro (“**IFC**”).

(each a “**Party**” and together the “**Parties**”)

### RECITALS:

WHEREAS, the Client and IFC entered into a transaction advisory services agreement dated 22 April 2024 (the “**Transaction Advisory Services Agreement**”). The Parties are entering into this Amendment Agreement to amend the Transaction Advisory Services Agreement.

Capitalized terms used but not defined in this Amendment Agreement shall have the meanings given to them in the Transaction Advisory Services Agreement.

### THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS:

1. On and from the date hereof, the Parties hereby agree that Section 8(c) (*Termination*) of the Transaction Advisory Services Agreement shall be deleted in its entirety and substituted with the following section:

*“8(c) Unless the Parties hereto otherwise agree in writing or this Agreement terminates earlier pursuant to paragraph (a) or (b) of this Section 8, this Agreement shall terminate and expire on [28 February 2026].”*

2. Except as otherwise provided in this Amendment Agreement, all terms and conditions of the Transaction Advisory Services Agreement shall remain unchanged and continue in full force and effect.

3. Nothing herein contained shall be construed or interpreted to have the effect of directly or indirectly modifying or in any manner affecting the validity of any provision of the Transaction Advisory Services Agreement, other than the

provisions that have been specifically amended pursuant to this Amendment Agreement.

4. On and from the date hereof, any reference in the Transaction Advisory Services Agreement to the "Transaction Advisory Services Agreement", "this Agreement" and indirect references such as "hereunder", "hereby", "herein", "hereof" and words of similar import shall be construed as a reference to the Transaction Advisory Services Agreement as amended pursuant to this Amendment Agreement.

5. This Amendment Agreement may be executed as a single document or in several counterparts.

6. The provisions of section 17 (*Settlement of Disputes*) of the Transaction Advisory Services Agreement shall be incorporated into this Amendment Agreement as if set out in full in this Amendment Agreement and as if references therein to "this Agreement" are references to this Amendment Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have caused this Amendment Agreement to be signed in their respective names as of the date first above written.

FOR AND BEHALF OF THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO, REPRESENTED BY MINISTRY OF TRANSPORT      FOR AND BEHALF OF INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

By : \_\_\_\_\_

By : \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Title : \_\_\_\_\_

Title : \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_